

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list Crne Gore“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2013. godine, donijela je

**ODLUKU O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE
I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZUZEĆU OD VIZNOG REŽIMA ZA NOSIOCE
DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA**

Član 1

Objavljuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kazahstan o izuzeću od viznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Dublinu 6. decembra 2012. godine.

Član 2

Tekst Sporazuma iz stava 1 ove Odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**Sporazum
između Vlade Crne Gore
i Vlade Republike Kazahstan o izuzeću od viznog režima
za nosioce diplomatskih i službenih pasoša**

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Kazahstan (u daljem tekstu: Strane),
Uzimajući u obzir želju obiju zemalja da jačaju svoje prijateljske odnose i,
U želji da se olakšaju uzajamna putovanja državljana država Strana, koji su
nosioci diplomatskih i službenih pasoša,
Saglasne su u sljedećem:

Član 1

Državljeni država obiju Strana, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša
izuzimaju se od viznog režima za ulazak, izlazak, tranzit ili boravak na teritoriji države
druge Strane u periodu koji ne prelazi 90 (devedeset) kalendarskih dana.

Član 2

Državljeni država obiju Strana, koji su članovi diplomatske misije, konzularnog
predstavništva ili međunarodnih organizacija koje se nalaze na teritoriji države
druge Strane, kao i njihovi članovi porodice koji žive sa njima u istom domaćinstvu i
nosioci su važećih diplomatskih i službenih pasoša mogu da ulaze, borave i
napuštaju teritoriju države druge Strane bez viza u trajanju njihovog namještenja.

Član 3

Državljeni država Strana, kako je precizirano u članovima 1 i 2 ovog Sporazuma,
moraju se upravljati tokom svog boravka na teritoriji države druge Strane prema
zakonima i ostalim propisima te države, ukoliko nije drugačije predviđeno
međunarodnim sporazumima čije su članice njihove države.

Član 4

Obije Strane zadržavaju pravo da uskrate ulazak ili da skrate period boravka na teritoriji svoje države svakom državljaninu države druge Strane, nosiocu važećeg diplomatskog ili službenog pasoša koji se smatra nepoželjnim.

Član 5

Strane će razmijeniti, diplomatskim putem, primjerke diplomatskih i službenih pasoša, koji su trenutno u upotrebi, uključujući detaljan opis takvih dokumenata, ne kasnije od 30 (trideset) kalendarskih dana nakon potpisivanja ovog Sporazuma.

U slučaju uvođenja novih diplomatskih i službenih pasoša ili izmjena onih koji su trenutno u upotrebi, Strane razmjenjuju primjerke pasoša diplomatskim putem, uključujući detaljan opis takvih dokumenata, ne kasnije od 30 (trideset) kalendarskih dana prije početka njihove primjene.

Član 6

Ukoliko državljanin države jedne Strane izgubi svoj diplomatski ili službeni pasoš na teritoriji države druge Strane, on/ona mora obavijestiti nadležne organe države domaćina, kako bi oni preduzeli odgovarajuće radnje. Diplomatska misija ili konzularno predstavništvo države tog državljanina izdaju novu putnu ispravu i obavještavaju nadležne organe države domaćina.

Član 7

Obije Strane zadržavaju pravo da iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno obustave, dijelom ili u cjelini, primjenu ovog Sporazuma. O odluci o obustavi ovog Sporazuma ili opozivu obustave istog obavještava se druga Strana, diplomatskim putem, ne kasnije od sedamdeset i dva (72) sata prije stupanja iste na snagu.

Obustava ne utiče na prava državljana iz članova 1 i 2 ovog Sporazuma, koji su već ušli na teritoriju države druge Strane.

Član 8

Ovaj Sporazum ne utiče na prava i obaveze Strana koje proističu iz ostalih međunarodnih sporazuma čije su njihove države članice.

Član 9

Sve razlike i sporovi koji proističu iz tumačenja ili primjene odredbi ovog Sporazuma rješavaju se putem konsultacija i pregovora između Strana.

Član 10

Ovaj Sporazum se može izmijeniti uzajamnim pristankom Strana. Svaka izmjena o kojoj se Strane usaglase stupa na snagu u skladu sa procedurom navedenom u članu 11 ovog Sporazuma.

Član 11

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 (trideset) kalendarskih dana od datuma prijema, diplomatskim putem, posljednjeg pisanog obavještenja Strana o ispunjenju unutrašnjih pravnih procedura koje su neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Sporazum je zaključen na neograničeni period.

Obije Strane mogu otkazati primjenu ovog Sporazuma pisanim obavještenjem drugoj Strani, diplomatskim putem. U tom slučaju, Sporazum ostaje na snazi do isteka 30 (trideset) kalendarskih dana od datuma prijema, diplomatskim putem, pisanog obavještenja jedne od Strana drugoj Strani.

Sačinjeno u Dablinu dana 6. decembra 2012. godine, u dva originalna primjerka, od kojih je svaki na crnogorskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju odstupanja u tumačenju odredbi ovog Sporazuma, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

**Za Vladu
Crne Gore**

Dr Igor Lukšić, s.r.

**Za Vladu
Republike Kazahstan**

Jerlan Idrisov, s.r.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____ godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović